

---

## **Kako prevazići strah i anksioznost usled korona virusa?**

---

Potrebno je prvo razlikovati strah, anksioznost i napad panike.

**Strah** je prirodna reakcija na realnu opasnost. Dakle, ako smo u realnoj opasnosti aktivira se mehanizam koji se zove „*bori se ili bježi*”, kojeg prati niz fizioloških reakcija kao što su povećan protok krvi u mišićima, povećan krvni pritisak, ubrzani rad srca i veća količina šećera u krvi što daje organizmu dodatnu energiju, a takođe povećava se i mišićna tenzija. Sve ovo ima biološku svrhu da reakcije na opasnost budu brže, jače i efikasnije. Generalno posmatrano, organizam se priprema za borbu ili bjekstvo od opasnosti.

**Anksioznost** prate iste fiziološke reakcije koje smo opisali. Međutim, za te reakcije okidač nije realna opasnost već naša „katastrofizirajuća” interpretacija situacije.

**Panika ili panični napad** je uzrokovana isti način kao i anksioznost, s tim što je intenzitet fizioloških reakcija znatno viši nego usled anksioznosti.

### **Zašto da ovo razlikujemo?**

Kada smo u realnoj opasnosti strah je opravдан. Razumljiva je reakcija da u situaciji prisustva virusa, koji ugrožava zdravlje i živote, budemo efikasni kako bi zaštitili sebe i druge. Međutim, nije poželjno ulaziti u povišenu anksioznost i paniku, jer time dobijamo još jedan problem za rešavanje pored postojećeg.

### **Na koji način ulazim u povišenu anksioznost i paniku?**

Katastrofiziranjem. Ovaj način razmišljanja je disfunkcionalan i vodi povećanju straha. On podrazumijeva predviđanje samo negativnih ishoda budućih situacija, zanemarujući druge vjerovatnije ishode, gdje se specifično u ovoj situaciji mogu javiti misli poput: “ovo će trajati vječno”, “imam korona virus” (iako nemate simptome), “bespomoćan sam” i sl.

Konstantnim predviđanjem negativnih scenarija ulazimo u stanja anksioznosti. Pomenuto stanje takođe može biti uzrokovano prikupljanjem informacija iz nepouzdanih izvora ili iz pouzdanih izvora, ali vremenski nekontrolisano, a pri tom smo okruženi ljudima koji su takođe uznenireni, što predstavlja plodno tlo da se anksioznost pojačava ili održava u mjeri koja je veća nego što nam je to korisno i funkcionalno. Povišena anksioznost dovodi do novih problema kao što su gubitak apetita, potištenost, bespomoćnost, istrošenost i sl.

### **Kako smanjiti anksioznost?**

- 1) Fokusirajte se na ono što je u vašoj moći. Veliki dio anksioznosti stvoren je uvjerenjem da smo bespomoćni i da smo izgubili kontrolu. Dakle, potrebno je fokusirati se na ono što možemo da uradimo i što je u domenu naše kontrole, a ne na ono što ne kontrolišemo ili ne možemo.

- 2) Informišite se iz pouzdanih izvora. Informacije su važne da bi bili efikasni. Ipak, ukoliko ih previše konzumiramo, narušavamo našu efikasnost, podstičući time anksioznost i strah. Prema tome, najefikasnije bi bilo odrediti sebi vrijeme u toku dana za informisanje, a to vrijeme treba da bude što kraće, od pet do deset minuta, jednom ili dva puta dnevno. Pri informisanju je jako važna pouzdanost izvora informisanja.
- 3) Strukturišite svoj dan. Kako bi spriječili začarani krug katastrofiziranja, važno je da u izmijenjenim uslovima napravimo strukturu dana, a to valja uraditi na način što ćemo ga podijeliti na vrijeme za rad i vrijeme za razonodu. To je u domenu naše kontrole i moći. Ne smijemo da zaboravimo da na našu efikasnost ne treba da utiče naše raspoloženje. U vremenu predviđenom za razonodu korisno je okupirati pažnju nekim mentalnim sadržajima kao što su čitanje knjiga, gledanje dokumentarnih ili igranih filmova i serija, ili da započnemo učenje neke sasvim nove vještine za koju ranije nijesmo imali vremena kao što je npr učenje jezika.

Djeca sa smetnjama u razvoju su takođe izašla iz rutine. Navikla su na ritam ustajanja, određene jutarnje rituale i aktivnosti koje prethode odlasku u Dnevni centar ili školu, organizovane aktivnosti koje se odvijaju u samoj ustanovi, odnosno Dnevnom centru, poštujući njihov slijed (radionice, obroci, relaksacija). Šta raditi u novonastaloj situaciji? Najbitnije je da roditelj dobro poznaje svoje dijete i da pokuša da mu ugodi. Poznavajući djetetove navike, želje i sl, roditelj nastoji preusmjeriti djetetovu pažnju na nove aktivnosti, a to znači pokušati uspostaviti ritam u izmijenjenim uslovima tako što će odvojiti vrijeme za kreativne radionice, učenje novih sadržaja, slušanje muzike, igru i relaksaciju. Takođe se mogu iskoristiti i društvene mreže kako bi djeca ostala u kontaktu sa svojim drugarima.

- 4) Društvene mreže. Jedan od efikasnijih načina za ublažavanje straha i anksioznosti je dijeljenje emocija usled nastale situacije. Savjetuje se da iskoristimo prednosti društvenih mreža za socijalne kontakte i podjelu emocija sa osobama iz zajednice.
- 5) Fizička aktivnost. Korisno je uvesti u dnevni ritam makar kratko vrijeme koje ćemo posvetiti vježbanju i fizičkoj aktivnosti.
- 6) Relaksacija. Opšte je poznato da strah izaziva tenziju u mišićima i vegetativnom sistemu, dok se tehnikama relaksacije i opuštanja polako povlači. Potrebno je odvojiti vrijeme za relaksaciju ili konsultovati stručnjake koje bi to tehnike bile najpogodnije.

***Stručni tim***

***JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić***